



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## **NATIONAL SENIOR CERTIFICATE**

**KEREITE YA 12**

**SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)**

**PAMPIRI YA BORARO (P3)**

**PUDUNGWANA 2014**

**MEMORANDAMO**

**MATSHWAO: 100**

**Memorandamo ona o na le maqephe a 12.**

**ELA HLOKO:**

- Sebedisa ruburiki ena ka nako tsohle ha o lekanyetsa meqoqo (Pampiri ya 3, KAROLO YA A).
- Matshwao a 0–50 a arotswe ho ya ka dikgato tse 5 tsa ditlhaloso.
- Lekgetheng la Dikahare, Puo le Setaele, tlhaloso e nngwe le e nngwe ya bokgoni e arotswe habedi ho hlahisa boemo bo hodimo le boemo bo tlase; boemo bo bong le bo bong bo na le tlhaloso ya bona.
- Lekgetha la sebopeho lona ha le a arolwa ka bokgoni bo nang le boemo bo hodimo le bo tlase.

**RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO – SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE [MATSHWAO A 50]**

Makgetha a ho lekanyetsa		Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
<b>DIKAHARE LE MORALO</b>  (Nehelano ya sehlooho) tlhophiso ya mehopolole dintlha, kelohlolo ya baamohedi ba ditaba, maikemisetso le maemo  <b>MATSHWAO A 30</b>	<b>Boemo bo hodimo</b>	<b>28–30</b> -Nehelano e bontshang kutlwisiso e babatsehang ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang -Mehopolo e matla, e phepetsa monahano mme ke e kgodisang -O hlophisitswe hantle ka tsela e ikgethang mme o momahane ka tshwanelo ho kenyelediitswe selelekela, mmele le qetelo	<b>22–24</b> -Nehelano e ntle e supang tsebo le bokgoni -Mehopolo ke e ipapisitseng ka botlalo le sehlooho mme e kgahlisang -O hlophisitswe hantle ka tsela e ikgethang mme o momahane ka tshwanelo ho kenyelediitswe selelekela, mmele le qetelo	<b>16–18</b> - nehelano ke e kgotsofatsang ditlhokeho; - mehopolo e momahane ka tsela e kgotsofatsang le e kgodisang; - o hlophisitswe hantle ka tsela e ikgethang mme o momahane ka tshwanelo ho kenyelediitswe selelekela, mmele le qetelo.	<b>10–12</b> -Nehelano e momahane mona le mane -Mehopolo ke e seng ya boiqapelo mme e sa hlakang -Ho na le bopaki bo seng bokae ba tlhophiso le momahano ya mosebetsi	<b>4–6</b> -Nehelano e tswile lekoteng ho hang -Mehopolo ke e sa tsepamang e dubakaneng -Ha e utlwahale mme dintlha di a phetakakwa -Ha o a hlophiswa ka tshwanelo le momahano ha e yo
		<b>25–27</b> -Mosebetsi o tswileng matsoho leha o haellwa ke dintlha tse ikgethang tsa moqoqo o babatsehang -Mehopolo ke e supang boiphihlelo bo hodimo -O hlophisitswe hantle ka tsela e bontshang bokgoni mme o momahane ka tshwanelo ho kenyelediitswe selelekela, mmele le qetelo	<b>19–21</b> -Mosebetsi o radilweng hantle -Mehopolo ke e loketseng mme e thahasellisang -O hlophisitswe hantle ka tsela e bontshang bokgoni mme o momahane ka tshwanelo ho kenyelediitswe selelekela, mmele le qetelo	<b>13–15</b> -Mosebetsi o a kgotsofatsa leha o sa hlaka mona le mane -Mehopolo e momahane ka tsela e mahareng mme e a kgodisa -Karolo ya mosebetsi e itseng e hlophisitswe; -Karolo feela e hlophisehile ka tshwanelo ho kenyelediitswe selelekela, mmele le qetelo	<b>7–9</b> -Mosebetsi boholo o tswile lekoteng -Mehopolo ha e a momahana ka tshwanelo mme e a lahlehisa -Nehelano ha e na bopaki bo bokaalo ba tlhophiso le momahano	<b>0–3</b> -Boiteko ke bo fokolang ba ho arabela sehlooho -Mehopolo e tswile lekoteng ka ho phethahala, ha e a nepahala -Mosebetsi ha o a tsepama sehloohong, mme o dubakane

**RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO – SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE [MATSHWAO A 50] (continued)**

Makgetha a ho lekanyetsa		Phihlello e babatsehlang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
<b>PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO</b>  Sehalo, rejisetara, setaele, tlotlontswe ke tse lokelang sepheo/tshusumetso le maemo Kgetho ya mantswe Tshebediso ya puo le tlwaelo, matshwao a ho bala le mopeleto  <b>MATSHWAO A 15</b>	<b>Boemo bo hodimo</b>	<b>14–15</b>	<b>11–12</b>	<b>8–9</b>	<b>5–6</b>	<b>0–3</b>
		-Sehalo, rejisetara, tlotlontswe di loketse sepheo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo ka tsela e babatsehlang -Tshebediso ya hae ya puo e a ikgetha, mme e bontsha boitshepo ka tsela e tsotehang -O sebedisitse sehalo se matla mme se susumetsang ka tsela e ikgethang -O batla o hloka diphoso tsa puo le tsa mopeleto -O radilwe ka bokgoni bo tsotehang	-Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepheo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo ka tsela e supang bokgoni -Tshebediso ya puo e matla mme ho sebedisitse sehalo se loketseng -Boholo ba mosebetsi ha o na diphoso tsa tshebediso ya puo le mopeleto -O radilwe hantle ka tshwanelo	-Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepheo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo ka tsela e mahareng -Tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e fetisa moelelo ka tshwanelo -Puo ya bonono ke e loketseng mme e sebedisitse ka tshwanelo -Sehalo se sebedisitse ka tshwanelo -O radilwe ka tsela e mahareng feela	-Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo a ditaba -Puo e sebedisitse feela ka tsela ya motheo -Sehalo mmoho le moelelo o hlahiswang ke tema ke tse sa lokelang -Ho sebedisitse tlotlontswe ya motheo feela	-Puo e sebedisitsewang ha se e utlwisisehang -Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela baamohedi ba ditaba, sepheo le maemo -Tshebediso ya tlotlontswe e haellang ke sesosa sa nehelano e sa utlwisisehang
	<b>Boemo bo tlase</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	
		-Tshebediso ya puo ke e nepahetseng mme e susumetsang sehalo sa tema -O batla o hloka diphoso tsa puo le tsa mopeleto -O radilwe ka bokgoni	-Tshebediso ya puo ke e sefutho mme e loketseng maemo -Sehalo ke se matla mme se loketseng -Ho na le diphoso tse seng kae tsa puo le tsa mopeleto -O radilwe hantle	-Tshebediso ya puo ke e kgotsofatsang leha ho na le ho sa tsamaelane mona le mane -Ka kakaretso sehalo ke se loketseng leha puo ya bonono e le e haellang	-Puo ke ya motheo feela mme e sebedisitse ka tsela e haellang -Popeho ya dipolelo ke e tshwanang e se nang motswako o monyane kapa o siyo hohang -Tlotlontswe e haella haholo feela	
<b>SEBOPEHO</b>  Makgetha a tema: popeho ya dipolelo le kgodiso ya diratswana le bolele bo hlokehang  <b>MATSHWAO A 5</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0–1</b>
		-Kgodiso ya sehlooho ke e babatsehlang -Katoloso ya dintlha ke e ikgethang -Dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e ikgethang	-Tlhahlamano ya dintlha ke e loketseng, mme e hodisang sehlooho -Momahano e bopilweng ke e supang bokgoni -Dipolelo le diratswana di loketse nehelano mme di fapafapanngwa ka tshwanelo	-Dintlha tse loketseng di hodisa sehlooho ka tsela e mahareng -Dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e mahareng -Moqoqo o ntse o hlahisa moelelo	-Tse ding tsa dintlha ke tse utlwalang -Dipolelo le diratswana di na le diphoso -Moqoqo o a utlwisiseha leha o le diphoso	-Dintlha tse hlokehang tsa bohlokwa ha di a haella -Dipolelo le diratswana tse hlahisitsewang ke tse fosahetseng -Moqoqo ha o na moelelo o lebeletsweng
<b>MATSHWAO</b>		<b>43–50</b>	<b>33–40</b>	<b>23–30</b>	<b>13–20</b>	<b>0–10</b>

**Ditaelo ho motshwayi**

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela karolong e nngwe le e nngwe.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya dikarabo. Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tsela e latelang;

Batshwayi ba sebedise matshwao a latelang:

|bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;

-, + bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;

**mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;

**mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;

**mt** bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;

**p** bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng/e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;

**λ** bakeng sa lentswe kapa karolwana ya lentswe le/e siilweng pakeng tsa mantswe a mang;

**//** bakeng sa ho qala seratswana se setjha.

**Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:**

<b>Makgetha a Tekanyetso</b>	<b>Matshwao</b>	<b>Senotlolo</b>
Dikahare/Moralo(60%)	30	DM=
Puo/Setaele/Ho hlaola diphoso (30%)	15	PST=
Sebopeho(10%)	05	Seb =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>50</b>	

**KAROLO YA A: MOQOQO****POTSO 1****1.1 Sehlooho: Moputso wa ho se mamele batswadi.**

Dikahare: Dikahareng ho hlake hore ke ketsahalo/diketsahalo dife tse tiisang hore ha o sa mamele batswadi o tla hlhelwa ke koduwa e itseng. Mohlala; Motho a ka iphumana a le tjhankaneng ka lebaka la ho se mamele dikeletso tsa batswadi.

**[50]****1.2 Sehlooho: Ruri motho ke motho ka batho.**

Dikahare: Dikahare di tiise hore ha ho motho ya ka phelang a le mong ntle le thuso ya batho ba bang. A fane ka ketsahalo/diketsahalo moo a ileng a thuswa ke batho teng. Mohlala; Ka nako e nngwe motho ha a yo hae o kopa moahisane ho sala a behile leihlo lapeng la hae, jj.

**[50]****1.3 Sehlooho: Bobe ba mangolo a ho kganna a seng molaong.**

Dikahare: Dikahare di bue ka bobbe ba mangolo a ho kganna a seng molaong. Moqoqo o nke lehlakore, ho hlake hore o bua ka lehlakore le le leng la taba feela.

Mohlala:

- ba kgothalletsa bobodu;
- batho ba nang le mangolo ana ba baka dikotsi mebileng;
- setjhaba se lahlehelwa ke tshepo ho basebeleletsi ba setjhaba le ho bakganni ka kakaretso;

**[50]****1.4 Sehlooho: Botle le bobbe ba tshebediso ya dikhemera ka diphaposing tsa borutelo.**

- Moqoqong ona mohlahlobuwa ha a nke lehlakore.
- O tshehetsa mahlakore a mabedi.

**[50]****1.5 Sehlooho: Tharollo tlhokehong ya mesebetsi batjheng.**

Dikahare: Di bontshe hore ho ka etswa matsapa afe a ka thusang ho rarolla qaka ena.

Mohlala:

- ho fokotswe batho ba seng ba hodile mme ho hirwe batjha;
- batjha ba fuwe menyetla ya ho ithuta mesebetsi ditsheng tse fapaneng tsa tshebetso.
- batjha ba ithaope ho nka mesebetsi ya meputso e tlase.

**[50]****1.6–1.8 Ditshwantsho**

- Dikahare tse lebelletsweng:
  - moqoqong ona mohlahlobuwa o sheba setshwantsho mme a qoqe ka seo setshwantsho se se qholotsang maikutlong a hae.
  - moqoqo wa hae o tshwanetse ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho seo ho qoqwang ka sona ka tsela e hlakileng;
- moqoqo o ka ngolwa lehlakoreng lefe kapa lefe. ditaba tsa mohlahlobuwa di itshetlehe ka mehopollo e qholotswang ke setshwantsho.

**[50]****MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:****50**

**RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E TELELE – SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE [MATSHWAO A 30]**

Makgetha a ho leknyetsa	Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
<b>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO</b> -Tshekatsheko ya sehlooho le mehopollo; -Tlhophiso ya mehopollo; -Kelohlolo ya baamohedi ba ditaba, maikemisetso le maemo.	<b>15-18</b> - nehelano e babatsehang ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang; - mehopollo e matla e butswitseng; - tsebo e batsi ya makgetha a mofuta ona wa tema; - mosebetsi ha o kgere, o tsepame sehloohong; - mehopollo le dikahare ke tse momahaneng; - mosebetsi ha o kgere, o tsepame sehloohong; - mehopollo le dikahare ke tse momahaneng; - dintlha tsohle di tshehetsa sehlooho mme di hlalositse ka botebo; - sebopeho ke se nepahetseng.	<b>11-14</b> - nehelano e ntle haholo, e bontshang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta ona wa tema; - mosebetsi ha o kgere o tsepame sehloohong; - mehopollo le dikahare ke tse momahaneng, tse hlalositse ka botebo mme di tshehetsa sehlooho; - sebopeho ke se loketseng se nang le diphoso tse mmalwa.	<b>8-10</b> - nehelano e lekaneng e bontshang tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema; - mosebetsi ha o a tsepama ka ho phethahala sehloohong – ho na le ho kgera ho itseng; - mehopollo le dikahare di na le momahano e mahareng; - ke dintlha tse itseng feela tse tshehetsang sehlooho; - ka kakaretso sebopeho ke se loketseng empa se nang le diphoso.	<b>5-7</b> - nehelano ya motheo e bontshang tsebo ya makgetha a itseng feela a mofuta ona wa tema; - mosebetsi o na le tsepamo e itseng feela sehloohong empa o a kgera; - ha se ka mehla mehopollo le dikahare di momahaneng, sehlooho se tshehetswa ke dintlha tse itseng feela; - sebopeho se fofo feela, mme se na le bohlotsa bo boholo.	<b>0-4</b> - nehelano e totobatsa kgaello ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema; -moelelo o nyotobetswa ke ho kgera ho hoholo; - mehopollo le dikahare ha di na momahano; - ke dintlha tse mmalwa haholo tse tshehetsang sehlooho; - ha ho boiteko ba ho sebedisa melao ya sebopeho.
<b>MATSHWAO A: 18</b>					
<b>PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO</b> -Sehalo, rejistara, setaele, maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; -Tshebediso ya puo, tlwaelo ya tshebediso ya puo, kgetho ya mantswe, matshwao a ho bala le mopeleto.	<b>10-12</b> - sehalo, rejistara, setaele, le tlotlontswa di loketse ka ho fetisisa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; - tshebediso ya puo e nepahetse ebile e bopehile hantle; - mosebetsi ha o na diphoso.	<b>8-9</b> - sehalo, rejistara, setaele, le tlotlontswa di loketse ka ho fetisisa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; -ka kakaretso tshebediso ya puo e nepahetse ebile e bopehile hantle; - tshebediso ya tlotlontswa e ntle haholo; - mosebetsi boholo ha o na diphoso.	<b>6-7</b> - sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswa di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; - mosebetsi o na le diphoso tse itseng tsa - tshebediso ya puo; - tshebediso ya tlotlontswa ke e lekaneng; - diphoso ha se tse nyotobetsang moelelo.	<b>4-5</b> - sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswa ha di a lokela maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo hantle; - tshebediso ya puo e fosahetse ebile e tletse diphoso tse ngata; - tshebediso e seng kae ya tlotlontswa; - moelelo o nyotobetse.	<b>0-3</b> - sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswa ha di dumellane le maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo; - mosebetsi o tletse diphoso o dubakane; - tlotlontswa ha e dumellane le maemo; - moelelo o nyotobetse haholo.
<b>MATSHWAO A: 12</b>					
<b>MATSHWAO</b>	<b>25-30</b>	<b>19-23</b>	<b>14-17</b>	<b>9-12</b>	<b>0-7</b>

SENOTLOLO SA HO ABA MATSHWAO:

Makgetha a tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare, Moralo le Sebopeho	12	DMS =
Puo le Setaele le ho Hlaola diphoso	8	PSH =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>20</b>	

**Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:**

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola, ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tsela e latelang:

Batshwayi ba sebedise matshwao a latelang:

- | bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
- \_\_\_, + bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- mt** bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- p** bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng/e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
- λ** bakeng sa lentswe kapa karolwana ya lentswe le/e siilweng pakeng tsa mantswe a mang;
- // bakeng sa ho qala seratswana se setjha.

**Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:**

<b>Makgetha a Tekanyetso</b>	<b>Matshwao</b>	<b>Senotlolo</b>
Dikahare/Moralo/Sebopeho (60%)	18	DMS =
Puo/Setaele/Ho hlaola diphoso (40%)	12	PST =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>30</b>	

**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE****POTSO 2****2.1 Lengolo la Setswalle**

- Aterese e nngwe, ke ya mongodi. E ngolwe bohareng ba leqephe ho tloha letsohong le letshehadi ho isa ho le letona.
- Tlasa aterese ho ngolwe letsatsi la mohlala lengolo le ngolwang.
- Ho tlole mola ka mora aterese le mohlala/letsatsi empa mohlalobuwa a se fuwe kotlo le ha a sa tlole mola ebe ho tla tumediswa Tlola mola ebe o qala ditaba tsa lengolo.
- Seratswana sa pele ke selelekela. Mmele wa lengolo o be le diratswana.
- Qetelo e be e dumellanang le mofuta ona wa lengolo.

Dikahare

Dikahare tsa lengolo lona ke tsa teboho. Mohlahlobuwa a bontshe hore o leboha malomae mabapi le seo a mo etseditseng sona. Tshebediso ya puo e nepahale. **[30]**

**2.2 Tsa bophelo ba mofu/Obitjhuari**

Dikahare tse lebelletsweng:

- Lebitso la mofu.
- Tlhaho ya hae: (sebaka, letsatsi le selemo sa tswalo).
- Tsa kgolo ya mofu: thuto (mosebetsi le lenyalo) ha di le teng.
- Tsa lefu la hae (letsatsi le mokgwa oo a hlokaletseng ka wona).
- Mabalalo: Bao a ba siyang morao.
- Seboko sa hae.
- Mohlahlobuwa a se ngole e le motho wa pele (mohlala: Mpineleng pina). **[30]**

**2.3 Lenanetsamaiso le Metsotso****Lenanetsamaiso**

**Ho elwe hloko hore lenanetsamaiso le radilweng ke baithuti, le lokela ho ba le dintlha tse latelang tsa motheo.**

1. Pulo le kamohelo.
2. Ba teng le ba siyo.
3. Metsotso ya kopano e fetileng.
4. Tse tswang metsotsong.
5. Ditaba tsa letsatsi:
6. Kwalo.

**Metsotso**

- Metsotso e ngolwa ka lekgathe le fetileng.
- Ditaba tsa metsotso di nyallane le lenanetsamaiso.  
Mehlala ya ditaba tsa letsatsi:
- Ditlhodisano tsa dipapadi tse fapaneng tsa botjhaba;
- Meputso e tla abelwa bahlodi;
- Bamemuwa ba memelwang mokete;
- Moaparo wa letsatsi.
- Puo ho sebediswe e loketseng.
- Ho kwalwa ha kopano ho hlake.
- Ho be le sebaka sa tshaeno ya mongodi le modulasetulo. **[30]**



**2.4 Puisano**

- Ke moqoqo pakeng tsa batho ba babedi.
- Ka mehla e ngolwa e le ho puommui.
- Lebitso la sebui le ngolwe letsolong le letshehadi la leqephe, le latelwe ke kgutlopedi.
- Tlhaloso ya tlatsetso e kang ditaello tsa hore ho itseng ho etswa jwang kapa ho buuwa jwang, ho ngolwe ka masakaneng.
- Polelo e nngwe le e nngwe e be karabelo ya puo e sa tswa buuwa.
- Sehalo le puo tse sebediswang di tla itshetleha kamanong ya dibui tse buisanang.
- Ho tlole mela pakeng tsa sebui ka seng.

Dikahare: Dibui di bontshe hore marangrang a dikgokahano a bopa setswalle.

Dingangisano/diphehisano di bontshe bohlokwa ba marangrang ana. Puisano ya dibui e totobatse ho phehisana ha tsona.

**[30]****MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 30**

**RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E KGUTSHWANE – SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE [MATSHWAO A 20]**

Makgetha a ho leknyetsa	Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
<b>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO</b> -Tshekatsheko ya sehlooho le mehopollo; -Tlhophiso ya mehopollo; -Kelohlolo ya baamohedi ba ditaba, maikemisetsa le maemo.	<b>10-12</b> - nehelano e babatsehang ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang; - mehopollo e matla e butswitseng; - tsebo e batsi ya makgetha a mofuta ona wa tema; - mosebetsi ha o kgere, o tsepame sehloohong; - mehopollo le dikahare ke tse momahaneng; - dintlha tsohle di tshehetsa sehlooho mme di hlalositse ka botebo; - sebopeho ke se nepahetseng.	<b>8-9</b> - nehelano e ntle haholo, e bontshang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta ona wa tema; - mosebetsi ha o kgere o tsepame sehloohong; - mehopollo le dikahare ke tse momahaneng, tse hlalositse ka botebo mme di tshehetsa sehlooho; - sebopeho ke se loketseng se nang le diphoso tse mmalwa.	<b>6-7</b> - nehelano e lekaneng e bontshang tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema; - mosebetsi ha o a tsepama ka ho phethahala sehloohong – ho na le ho kgera ho itseng; - mehopollo le dikahare di na le momahano e mahareng; - ke dintlha tse itseng feela tse tshehetsang sehlooho; - ka kakaretso sebopeho ke se loketseng empa se nang le diphoso.	<b>4-5</b> - nehelano ya motheo e bontshang tsebo ya makgetha a itseng feela a mofuta ona wa tema; - mosebetsi o na le tsepamo e itseng feela sehloohong empa o a kgera; - ha se ka mehla mehopollo le dikahare di momahaneng, sehlooho se tshehetswa ke dintlha tse itseng feela; - sebopeho se fofo feela, mme se na le bohlotsa bo boholo.	<b>0-3</b> - nehelano e totobatsa kgaello ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema; -moelelo o nyotobetswa ke ho kgera ho hoholo; - mehopollo le dikahare ha di na momahano; - ke dintlha tse mmalwa haholo tse tshehetsang sehlooho; - ha ho boiteko ba ho sebedisa melao ya sebopeho.
<b>MATSHWAO A: 12</b>					
<b>PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO</b> -Sehalo, rejistara, setaele, maikemisetsa, baamohedi ba ditaba le maemo; -Tshebediso ya puo, tlwaelo ya tshebediso ya puo, kgetho ya mantse, matshwao a ho bala le mopeleto.	<b>7-8</b> - sehalo, rejistara, setaele, le tlollontse di loketse ka ho fetisisa maikemisetsa, baamohedi ba ditaba le maemo; - tshebediso ya puo e nepahetse ebile e bopehile hantle; - mosebetsi ha o na diphoso.	<b>5-6</b> - sehalo, rejistara, setaele, le tlollontse di loketse ka ho fetisisa maikemisetsa, baamohedi ba ditaba le maemo; -ka kakaretso tshebediso ya puo e nepahetse ebile e bopehile hantle; - tshebediso ya tlollontse e ntle haholo; - mosebetsi boholo ha o na diphoso.	<b>4</b> - sehalo, rejistara, setaele le tlollontse di loketse maikemisetsa, baamohedi ba ditaba le maemo; - mosebetsi o na le diphoso tse itseng tsa - tshebediso ya puo; - tshebediso ya tlollontse ke e lekaneng; - diphoso ha se tse nyotobetsang moelelo.	<b>3</b> - sehalo, rejistara, setaele le tlollontse ha di a lokela maikemisetsa, baamohedi ba ditaba le maemo hantle; - tshebediso ya puo e fosahetse ebile e tletse diphoso tse ngata; - tshebediso e seng kae ya tlollontse; - moelelo o nyotobetsa.	<b>0-2</b> - sehalo, rejistara, setaele le tlollontse ha di dumellane le maikemisetsa, baamohedi ba ditaba le maemo; - mosebetsi o tletse diphoso o dubakane; - tlollontse ha e dumellane le maemo; - moelelo o nyotobetsa haholo.
<b>MATSHWAO A: 8</b>					
<b>MATSHWAO</b>	<b>17-20</b>	<b>13-15</b>	<b>10-11</b>	<b>7-8</b>	<b>0-5</b>

SENOTLOLO SA HO ABA MATSHWAO:

Makgetha a tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare, Moralo le Sebopeho	12	DMS =
Puo le Setaele le ho Hlaola diphoso	8	PSH =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>20</b>	

**KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE**

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentse kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tsela e latelang;

Batshwayi ba sebedise matshwao a latelang:

- | bakeng sa ho arola mantse a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
- \_\_, + bakeng sa ho kopanya mantse a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- mt** bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- p** bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng/e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
- λ** bakeng sa lentse kapa karolwana ya lentse le/e siilweng pakeng tsa mantse a mang;
- // bakeng sa ho qala seratswana se setjha.

**Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:**

<b>Makgetha a Tekanyetso</b>	<b>Matshwao</b>	<b>Senotlolo</b>
Dikahare/Moralo/Sebopoho (60%)	12	DMS =
Puo/Setaele/Ho hlaola diposo (40%)	8	PST =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>20</b>	

**KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE****POTSO 3****3.1 Phousetara**

- Ona ke mokgwa wa ho bapatsa.
- Sehlooho se totobale se hlake ka tlhaku tse kgolo.
- Ditaba di ngolwe ka mongolo o hlakileng o hohelang babadi.
- Dintlha tse amanang le ketsahalo - mohla; nako; sebaka - di hlake

Dikahare:

Dikahare di bontshe phatlalatso ya yunivesithi e itseng, e tla nehelana ka tlhahisoleseding baithuting malebana le kgetho ya makala a thuto.

- lebitso la yunivesithi;
- letsatsi la ketelo;
- sebaka sa kopano

**[20]****3.2 Posekarete**

- Posekarete ha e na sebaka se sekaalo sa ho ngolla.
- Letsatsi, nako le sebaka tsa mongodi di lokela ho totobatswa.
- Ditaba di hlahiswe ka bokgutshwanyane.
- Ho sebediswa dipolelo tse felletseng, tse hlahisang molaetsa o utlwahalang.
- Sehlooho se laolwa ke dikamano tse teng pakeng tsa mongodi le ya ngollwang.

Dikahare

- Di hlalosa sebaka seo se setle se bolelwang.

**[20]****3.3 Ditshupiso (Ho laela mokganni wa koloi ya bakudi ho ya lapeng la bo mokudi)**

- Ditshupiso di utlwahale hantle ho motho ya laelwang.
- Ho sebediswe puo e bonolo, e utlwahalang.
- Ditshupiso di sebedisa sekaotaelo temekisong ya tumelo.
- Ditshupisong ho hlake hore motho a thinyetse lehlakoreng lefe la tsela ebang a lokela ho thinya.
- Bua ka matshwao a bonahalang ao a tlang ho a feta a jwalo ka meaho e meholo e bonahalang. (holo ya motse, renke ya ditekisi, matshwao a tsela le lebenkele, Siyaobutse le sekolo se phahameng sa Mahlabatheng).
- Lekanya hore o tla tshela diterata tse kae pele a fihla ho seo a yang ho sona.
- Sehlooho se tsamaelane le mofuta wa tema e ngolwang.
- Ho sebediswe lehokedi la motho wa bobedi, ka ha ke yena ya supiswang.
- Mohlahlobuwa a ka ngola ka sebopeliso sa moqoqo kapa sa dintlha.

Dikahare:

Dikahare di supise mokganni hantle ntle le pherekano. A kgone ho fihla sebakeng seo a yang ho sona ntle le ho botsa mang kapa mang.

**[20]****MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C:****20****MATSHWAO OHLE:****100**